

GMRC Q2 WEEK 8 - DAY 1

Name: _____

Ilha ang mga hulagway ug isuwat ang letra sa saktong tubag.

A	Magdungan og kaon.
B	Dawaton ang mga bisita sa balay.
C	Nag-ampo kuyog ang tibuok pamilya
D	Atimanon ang mga miyembro sa pamilya nga may sakit.
E	Nitabang sa mga nanginahanglan.

1.



4.



2.



5.



3.



READING & LITERACY Q2 WEEK 8 - DAY 1

Name: _____

Tan-awa ang mga hulagway ug ilha kun unsa ang tawag sa ilaha.

____ 1.



A. gwardiya **B.** nars

____ 2.



A. magtutudlo **B.** dyanitor

____ 3.




A. principal **B.** nars

____ 4.



A. nars **B.** dyanitor

____ 5.



A. principal

B. magtutudlo

LANGUAGE Q2 WEEK 8 - DAY 1

Name: _____

Basaha og isuwat ang insaktong pagkapasunod sa mga panghitabo gamit ang mga hulagway. Isulat ang 1,2,3,4 sa lingin nga anaa sa ubos sa hulagway.

Buntag Na!

Pagmata ni Jerry sa buntag kay gihapil dayon niya ang iyang higdaanan. Sunod, kay nikaon na siya sa iyang pamahaw. Pagkahuman, kay naligo na siya og nag toothbrush. Katapusan niyang gi buhat kay nag-ilis na dayon siya ug nag-andam para muadto na sa eskwelahan.



MAKABANSA Q2 WEEK 8 - DAY 1

Name: _____

Butangi og ☒ tsek ang kahon kung kini nagpakita nga gihimo sa imong pamilya, ☐ ekis kung wala kini gihimo sa usa ka miyembro sa pamilya.

- ☐ 1. Si tatay lang ang pwede nga motrabaho para sa pamilya.
- ☐ 2. Si mama lang gyud ang moatiman sa mga anak.
- ☐ 3. Ang mga anak makahatag og kalipay kang mama ug papa.
- ☐ 4. Tanan nga miyembro sa pamilya magtinabangay sa mga trabaho sulod sa pamilya.
- ☐ 5. Kung nitabang ka sa imong mama ug papa, kini usab nagpakita nga gihigugma nimo si Hesus.

MATHEMATICS Q2 WEEK 8 - DAY 1

Name: _____

Addition with 3 Addends

STEP 1:

$$\begin{array}{r} 24 \\ 22 \\ + 40 \\ \hline \square \end{array}$$



Tens	Ones	
2	4	→
² 2	2	→
4	0	→
+		
	6	

STEP 2:

$$\begin{array}{r} 24 \\ 22 \\ + 40 \\ \hline \square \end{array}$$



Tens	Ones	
2	4	←
2	2	←
4	0	←
+		
8	6	

STEP 3:

$$\begin{array}{r} 24 \\ 22 \\ + 40 \\ \hline \boxed{86} \end{array}$$



Addition with 3 addends

NAME: _____

$$\begin{array}{r} 26 \\ 12 \\ + 11 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 22 \\ 33 \\ + 44 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 51 \\ 24 \\ + 23 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 70 \\ 15 \\ + 12 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 50 \\ 30 \\ + 12 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 15 \\ 23 \\ + 60 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 72 \\ 15 \\ + 12 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10 \\ 33 \\ + 54 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 33 \\ 42 \\ + 24 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 20 \\ 19 \\ + 40 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 56 \\ 32 \\ + 11 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 19 \\ 20 \\ + 21 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 63 \\ 12 \\ + 24 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 37 \\ 22 \\ + 40 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 40 \\ 5 \\ + 32 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 16 \\ 30 \\ + 23 \\ \hline \end{array}$$